

Na osnovu člana 66 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/2018, 34/2019 i 38/2020). i člana 110 Statuta opštine Budva („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 02/19), Skupština opštine Budva na sjednici održanoj 11.06.2020. godine donijela je

Odluku o ovlašćenju potpredsjednika Opštine za vršenje funkcije predsjednika Opštine

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br. 21/2020 od 19.6.2020. godine i [22/2020](#) - ispravka, a stupila je na snagu 11.6.2020.

Član 1

Ovlašćuje se potpredsjednik opštine Budva, Vladimir Bulatović, imenovan od strane Skupštine opštine Budva rešenjem 10-367/1 od 03.08.2018. godine, za vršenje funkcije predsjednika Opštine do izbora novog predsjednika Opštine.

Član 2

Imenovanje se vrši na period do 30 dana.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi“.

Broj: 10-040/20-375/1.

Budva, 11.06.2020. godine

Skupština opštine Budva

Predsjedavajuća,
Anđela Ivanović, s.r.

+ **Vidi:**

[Ispravku - 22/2020-23.](#)

OBRAZLOŽENJE

Obzirom na inicijativu za smjenu predsjednika opštine kojom je isti razriješen dužnosti, a na osnovu člana 110 Statuta Opštine Budva imenuje se potpredsjednik Vladimir Bulatović za vršenje funkcije predsjednika Opštine do izbora novog predsjednika Opštine Budva.

U skladu sa članom 66 Zakona o lokalnoj samoupravi, imenovanje se vrši na period do maksimalno 30 dana u kome periodu se treba izvršiti izbor novog predsjednika opštine.

IZMENE

Dana 19.06.2020. godine prilikom objavljivanja Odluke o razrješenju predsjednika Opštine Budva, Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva i Odluke o ovlašćenju potpresjednika Opštine za vršenje funkcije predsjednika opštine u ("Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi" broj 21/20) došlo je do greške, te vas molimo da izvršite ispravku i to na sljedeći način,

Ispravka

Ispravka je objavljena u "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br. 22/2020 od 23.6.2020. godine.

- u Odluci o razrješenju predsjednika Opštine Budva od 11.06.2020. godine umjesto broja 10-040/20-78/2 treba da stoji 10-040/20-374/1
- u Odluci o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva od 11.06.2020. godine umjesto broja 10-040/20-78/1 treba da stoji 10-040/20-373/1
- **u Odluci o ovlašćenju potpresjednika opštine za vršenje funkcije predsjednika Opštine od 11.06.2020. godine umjesto broja 10-040/20-78/3 treba da stoji 10-040/20-375/1.**

Broj: 10-040/20-378/1

Budva, 19.06.2020. godine

VD Predsjednik Skupštine opštine Budva
Snežana Kuč, s.r.